





Kwena le Kgabo e ne e le ditsala tse di tlhotlhwa.

Kwena o ne a nna mo nokeng.

Kgabo o ne a nna mo setlhareng go bapa le noka.




Kwena o ne a ja ditlhapi mo nokeng.

Kgabo o ne a ja maungo mo ditlhareng.




Ngwana wa ga Kwena o ne a lwala thata.

Nkokoagwe o ne a re, "O tla fodisiwa fela ke sebete sa Kgabo."



Kwena a laletsa Kgabo kwa ntlong ya gagwe mo nokeng.
A mo tshepisa go mmelega go mo kgabagantscha noka.



Erile ba le mo gare ga noka kwena a itsise kgabo fa a
lwallwa ke ngwana.

“O tla fodisiwa ke sebete sa kgabo fela,” ga bua Kwena ka
kutlobotlhoko.



"O ka bo o buile pele re tsamaya, ga ke a tshola sebete, se nna mo setlhareng sele," ga bua Kgabo.



Kwena a go folosa Kgabo fa losing gore a se late.

Kwena a leta.



O ne a mo emela nako e telele, Kgabo a ska a boa.